

## CRNA GORA

### OPŠTINA HERCEG-NOVI

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

Broj: **02-3-350-1132/2014**

Herceg Novi, 20.01.2015.godine

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg-Novi, rješavajući po zahtjevu Peulić Živka, Krnić Ivana, Krnić Milene i Krnić Boška iz Luštica za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekta na kat. parcelama broj 672/1 i 674/1 Zabrdje u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana Zabrdje („Sl. list RCG” op. prop. br. 27/92), a na osnovu člana 62a i člana 9. stav 22 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list RCG”, broj 51/08, 40/10, 34/11, 35/13) kao i ODLUKE o sprovođenju Prostornog plana Opštine Herceg Novi na važeću plansku dokumentaciju („Sl. list CG - op.pr.”, br. 35/09), izdaje

### **URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE**

**za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta, na lokaciji dvije urbanističke parcele koju čine dvije katastarske parcele broj 672/1 i 674/1 KO Zabrdje na Luštica - Herceg Novi**

Prema važećem planskom dokumentu – Detaljni urbanistički plan Zabrdje („Sl. list RCG” op. prop. br. 27/92), lokacija dvije urbanističke parcele koju čine dvije katastarske parcele broj 672/1 i 674/1 KO Zabrdje se nalazi **većim dijelom u zoni poljoprivredne površine i manjim dijelom u zoni individualne stambene izgradnje**, dozvoljene spratnosti P+1 - prema grafičkom dijelu plana, kao i maksimalno propisanog koeficijenta pokrivenosti **Kp - 0.4**, definisan tekstualnim dijelom istog plana.

#### 1. USLOVI ZA OBJEKAT

- **lokacija je dvije urbanističke parcele koju čine dvije katastarske parcele broj: 672/1 i 674/1 KO Zabrdje: 319m<sup>2</sup> i 192m<sup>2</sup>**, u svemu prema Prepisu lista nepokretnosti LN 123 i LN 94
- spratnost planiranog objekta (dozvoljena): **do P+1 (prizemlje + sprat)**
- maksimalna površina pod objektom: **204,4m<sup>2</sup>**, tj.  $319m^2 + 192m^2 \times 0.40 = 204.411m^2$
- maksimalna izgrađenost BRP: **500m<sup>2</sup>**
- namjena objekta: **poljoprivredni / porodično stanovanje**
- broj stambenih jedinica (apartmana) je: najviše **4(četiri)** stambene jedinice

- dozvoljena maksimalna apsolutna kota poda prizemlja objekta: **do 1.20m** iznad konačno nivelisanog i uređenog terena
  - najveća dozvoljena visina pročelja objekta: **za P+1 - 8.0m**
  - najveća dozvoljena visina pročelja objekta mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje objekta na njegovom najnižem dijelu do donje ivice horizontalnog vijenca
  - **spratne visine mogu biti različite, naročito visina prizemlja**
  - **objekti po potrebi mogu imati podrumске prostorije**
  - površine podrumskih prostorija ne uračunavaju se u ukupnu **BRGP** ukoliko se koriste kao podrum, garaže ili instalaciona etaža
  - krov objekta: **kosi krov, dvovodan ili složen nagiba 21 do 26 stepeni**; sljeme krova mora se postaviti po dužoj strani objekta, a na nagnutom terenu preporučuje se da je paralelno sa izohipsama
  - prilaz parceli: **pješачki – sa južne strane parcele, definisan grafičkim prilogom plana**
  - odstojanje građevinske linije **GL** od regulacione linije **RL: 1.5 m - sa južne strane parcele**, iz razloga što se ista prema grafičkom prilogu plana u tom dijelu parcele graniči sa neizgrađenim površinama, shodno opštim uslovima za izgradnju propisani tekstualnim dijelom istog plana
  - regulaciona i građevinska linija označene na skici plana lokacije
  - u izgrađenim djelovima građevinskog područja minimalna udaljenost od bočnih granica urbanističke parcele iznosi: **2.5m; odnosno 1,5 sa sjevero zapadne strane lokacije zbog nepravilnog oblika parcele**
  - minimalna udaljenost objekta od granica parcele definisana u skici plana lokacije
  - granice katastarskih i urbanističke parcele je označen na skici plana lokacije
- Materijali obrade:**
- spoljni zidovi: **malterisani i bojeni, obloženi kamenim pločama, zidani kamenom**
  - spoljna stolarija: **drvena sa škurama, eloksirani ili plastificirani aluminijum**
  - **izgled i kvalitet arhitektonskog rješenja moraju biti u skladu sa kvalitetom ambijentalnih vrijednosti lokacije**

- **preporučuje se upotreba prirodnih materijala i elemenata oblikovanja, te adekvatan izgled dimnjaka van ravni**

- krovni pokrivač: **kanalica ili mediteran crijep**

- oluci: **horizontalni od betona, a vertikalni od lima**

## **2. Zaštita ambijenta i kulturnog nasleđa:**

- zaštita ambijenta i kulturnog nasleđa se mora sprovoditi poštovanjem tradicionalnih načela organizacije i oblikovanja prostora, tj. **savremenom interpolacijom principa tradicionalne arhitekture**

- uslovljava se upotreba prirodnih materijala i elemenata: **kamen, drveni kapci i grilje, kanalica, tremovi, pižuli, pergole, polunatkrivene i natkrivene terase okrenute moru, unutrašnja dvorišta iza ogradnog kamenog zida sa kapijom i dr.**

- u obradi fasada koristiti **svijetle, prigušene boje u skladu s karakterističnim bojama podneblja** (bijela, bež, svijetlo siva, oker..)

- kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske uticaje i povećan slanitet vazduha

- za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vršiti na tradicionalan način

- spoljni otvori treba da su (obavezno kod zidova od kamena) oivičeni kamenim šembranama, a proporcije otvora u duhu arhitekture starih primorskih kuća ( $h = 1,2 - 1,5 \text{ š}$ )

## **3. USLOVI ZA UREĐENJE URBANISTIČKE PARCELE:**

- dozvoljena visina potpornih zidova: **3,00 m uz obavezno oblaganje vidljivih potpornih zidova kamenom**

- dozvoljena popločana površina na slobodnom dijelu urbanističke parcele **50%**

- odvod površinskih voda u kolektor kišne kanalizacije

- ograda prema javnoj površini max. **1,50m**, na način da je puni dio od kamena visine 0.40m – 0.60m, a transparentni dio od metalne konstrukcije u visini od 0.90m – 1.10m kao i kombinacija sa živom ogradom; ograđivanje izvesti unutar kat. parcele

- priključak na javni put – **pješačku stazu**, prema skici plana lokacije

- **obezbijediti ozeljenjavanje slobodnih površina dekorativnim rastinjem različitih vrsta u stilu karakterističnom za primorsko podneblje**

**Zaštita prirodnih vrijednosti:** pejzažno oblikovanje lokacije planirati upotrebom autohtonih vrsta biljaka **uz maksimalno očuvanje i uklapanje postojećeg vitalnog i funkcionalnog zelenila**

- potrebno je očuvati postojeći zeleni fond u što većoj mjeri prilikom izgradnje novih objekata, i pretvoriti postojeće ne kvalitetno zelenilo u kvalitetno



**Uslovi i mjere za zaštitu životne sredine:** vegetacija je najbolji zaštitnik tla, kako protiv erozije, tako što zelenilo akumulira štetne materije, produkte saobraćaja, te se preporučuje prirodna zaštita načinjena od nižeg i višeg rastinja;

- **sama gradnja treba da bude strogo poštovana po tehničkim normativima**

#### **4. PRIRODNI USLOVI:**

- nagib terena: **od 12 stepeni**
- dubina do vode: **1.5m - 4.0m**
- stabilnost terena: **uslovno stabilan**
- nosivost terena: **od 12 - 20,0 N/cm<sup>2</sup>**
- intenzitet zemljotresa: **IX (MCS)**
- temperatura: srednja godišnja 18,1 C  
min. srednja mjesečna 8 C  
max. srednja mjesečna 25 C
- količina padavina - srednja godišnja 1970 mm
- intenzitet i učestalost vjetrova: dati su ružom vjetrova u skici lokacije
- za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometereološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije

**5. Prije izrade tehničke dokumentacije potrebno je, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG”, br.26/07) izraditi projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja**

**6. Instalacione mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa propisima i uslovima, a za priključke instalacija na infrastrukturne sisteme (elektroenergetske izvore, vodovod i kanalizaciju, TT kanalizaciju idr.) prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća.**

**Pri izradi tehničke dokumentacije propisuje se Obaveza poštovanja Tehničkih preporuka EPCG, koje su dostupne na sajtu EPCG.**

**7. Tehnička dokumentacija treba da sadrži Elaborat zaštite od požara**

**8. Sastavni dio projektne dokumentacije je i projekat uređenja terena na pripadajućoj lokaciji a u skladu sa grafičkim priložima iz ovih uslova.**

**9. Projektno-tehničku dokumentaciju uraditi u skladu sa čl. 79. i 80. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG », br. 51/08, 34/2011, 35/13) i važećim Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije, projektnim zadatkom investitora, svim važećim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i kotišćenje ove vrste objekata.**

**10. Investitor je dužan da u skladu sa ovim uslovima i Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG », br. 51/08, 34/2011, 35/13) u skladu sa članom 79. i 80. ovog Zakona, obezbijedi **deset primjerka** ovjerene tehničke dokumentacije (IDEJNI ILI GLAVNI PROJEKAT) po svim potrebnim**

projektnim fazama, od kojih je **sedam primjeraka** u digitalnoj formi, ovom Sekretarijatu radi provjere usklađenosti sa izdatim urbanističko tehničkim uslovima i ovjere prema važećem zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata.

**NAPOMENA:**

**Do podnošenja Zahtjeva za građevinsku dozvolu neophodno je dostaviti saglasnost vlasnika predmetnih kat. parcela za podnosiocce zahtjeva Krnić Ivana i Krnić Boška, za tražene radove.**

SAVJETNIK STARJEŠINE

*Milanka Čurović*  
Arh. Milanka Čurović, dipl.inž


*Milovan Baždar*  
SEKRETAR

*Milovan Baždar*  
Milovan Baždar

DOSTAVITI:

- Imenovanom,  
**Peulić Živko,**  
**Krnić Ivan,**  
**Krnić Milena i Krnić Boško**  
**Radovići, Luštica**
- Sekretarijatu, ✓
- Inspekciji
- Arhivi






SKICA PLANA LOKACIJE UZ URBANISTIČKO – TEHNIČKE USLOVE

Broj: 02-3-350-1132/2014 od 20.01.2015.godine

Na snovu: - Detaljnog urbanističkog plana Zabrđe („Sl. list RCG” op. prop. br. 27/92)

Dvije urbanističke parcele koje čine dvije katastarske parcele broj 672/1 i 674/1 KO Zabrđe na Luštici - Herceg Novi

$$\dot{R} = 1 : 250$$



SAVJETNIK STARJEŠINE  
Am. Milanka Curović, dipl.inž


Ovjerava:




U Herceg Novom,  
16.06.2014.god.

4  
701  
880  
512  
08890

*[Handwritten signature]*







CRNA GORA  
 OPŠTINA HERCEG NOVI  
 Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju  
 Broj: 02-3-350-1132/2014  
 Herceg Novi, 20.01.2015. godine

Izvod iz: Detaljni urbanistički plan Zabrdje  
 („Sl. list RCG“ op. prop. br. 27/92)


Prilog: Generalno rješenje



SAVJETNIK STARJEŠINE








CRNA GORA  
 OPŠTINA HERCEG NOVI  
 Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju  
 Broj: 02-3-350-1132/2014  
 Herceg Novi, 20.01.2015.godine

Izvod iz: Detaljni urbanistički plan Zabrd  
 („Sl. list RCG” op. prop. br. 27/92)

Prilog: Regulaacija prostora



SAVJETNIK STARJEŠINE  
*Milanka Čurović*  
 Arh. Milanka Čurović, dipl.inž







CRNA GORA  
 OPŠTINA HERCEG NOVI  
 Sekretarijat za prostornu planiranje i izgradnju  
 Broj: 02-3-350-1132/2014  
 Herceg Novi, 20.01.2015 godine

Izvod iz: Detaljni urbanistički plan Zabrdje  
 („Sl. list RCG“ op. prop. br. 27/92)

Prilog: Elektro mreža – planirano stanje

SAVJETNIK STARJEŠINE  
*Milanka Curović*  
 Arh. Milanka Curović, dipl.inž

x 06 GM  
 ø 110


TK 59 5x4x06 GM  
 2x PVC ø 110




TK 59 75x4x06 GM  
 4 x PVC ø 110

TK 59 75x  
 4 x P








CRNA GORA  
 OPŠTINA HERCEG NOVI  
 Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju  
 Broj: 02-3-350-1132/2014  
 Herceg Novi, 20.01.2015. godine

Izvod iz: Detaljni urbanistički plan Zabrdje  
 („Sl. list RCG“ op. prop. br. 27/92)

Prilog: TT mreža – planirano stanje



SAVJETNIK STARJESINE  
*Milanka Curovic*  
 Arn. Milanka Curovic, dipl. inž.



# LEGENDA


POLJOPRIVREDNE POVRŠINE		GRADEVINSKA I REGULACIONA LINIJA		TRAFOSTANICA	
ZELENE POVRŠINE		VODOVOD		AMBIJENTALNO STANOVANJE	
DRUŠTVENE FUNKCIJE		FEKALNA KANALIZACIJA		SPRATNOST	
STANOVANJE		ATMOSFERSKA KANALIZACIJA		SPORT I REKREACIJA	
KORIDORI INSTALACIJA		ELEKTROVODOVI		CRKVA	
GRANICA OBRABE		TELEKOMUNIKACIJE		POŠTA, MJESNA ZAJE TRGOVINA	

CRNA GORA  
OPŠTINA HERCEG NOVI  
Sekretarijat za prostorno planiranje  
i izgradnju  
Broj: 02-3-350-1132/2014  
Herceg Novi, 20.01.2015.godine

Izvod iz: Detaljni urbanistički plan  
Zabrđe  
(„Sl. list RCG” op. prop.  
br. 27/92)  
Prilog: Legenda plana

SAVJETNIK STARJEŠINE  
Arh. Milanka Curović, dipl. inž.

D







## ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

86040 ХЕРЦЕГ НОВИ  
Пул 10, Херцеговачки бр. 3  
Жиро рачун: 525-1479-96; 510-169-19  
ГЛБ 02293169 ПИБ 20131-00090-7  
e-mail: vodovodim@com.me www.vodovodim.com.me

Централе: +382 (0)21 323-186  
Директор: 322-174  
Технички сектор: 323-781  
Телеграм: 322-090

Број 05- 2960/14  
Херцег Нови, 18.12.2014.

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ  
ХЕРЦЕГ НОВИ

Прихваћено:	18 DEC 2014			
Орган: Једин.	Број	Арх.знак шифра	Прилог	Вриједнос.
	02-3-350-1132/2014-1/2			

*Милош*

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ  
Секретаријат за просторно планирање и изградњу

ПЕУЛИЋ ЖИВКО, КРНИЋ ИВАНА,  
КРНИЋ МИЛЕНА И КРНИЋ БОШКО  
ЛУШТИЦА, ХЕРЦЕГ НОВИ

**ПРЕДЛОГ број 02-2960/14 од 8. 12. 2014**  
**ОДГОВОР НА ЗАХТЈЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРОЈЕКТАНТСКО**  
**ВОДОВДНИХ УСЛОВА И КАНАЛИЗАЦИОНИХ УСЛОВА**

На основу Вашег захтјева за добијање пројектантско водовдних и канализационих услова за израду техничке документације за изградњу објекта, на локацији двије урбанистичке парцеле коју чине двије катастарске парцеле број 672/1 и 674/1 к.о. Забрђе на Луштици и достављеног предлога урбанистичко техничких услова број 02-3-350-1132/2014 од 4.12.2014.год, констатује се:

❖ Да на овој локацији не постоји изграђена водоводна и канализациона мрежа .

**Достављено :**

- подносиоцу захтјева
- техничкој служби
- архиви

Референт за прикључке  
на ВиК мрежи

*Масимиљ*  
Љиљана Пасуљевић  
дипл.инг.арх.

Технички руководиоцац

*М Стојановић*  
Мићо Стојановић  
дипл.инг.грађ.



1000  
1000  
1000

Crna Gora  
OPŠTINA HERCEG NOVI  
Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i  
zaštitu životne sredine  
br. 02-4-327-170/2014  
Herceg Novi, 31.12.2014.

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ  
ХЕРЦЕГ НОВИ

Покличено:		31 DEC 2014	
Број	Ап. знак	Примљ.	Дат.
02-3-350-1132	2014	13	

Milena

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Herceg Novi, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, za utvrđivanje vodnih uslova za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda iz planiranog objekta, investitora Peulić Živka i Krnić Milene iz Herceg Novog, na osnovu čl.114. 115. i 116. Zakona o vodama („Sl.list RCG“, br. 27/07, 32/11 i 47/11) i čl.196. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“, br. 60/03 i 32/11) donosi:

### RJEŠENJE o utvrđivanu vodnih uslova

- I - UTVRĐUJU SE investitorima Peulić Živku iz Herceg Novog ( JMBG 2301950240013) i Krnić Milena iz Herceg Novog ( JMBG 2603933245016), u postupku pripreme tehničke dokumentacije, potrebne za izdavanje vodne saglasnosti za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadne vode planiranog objekta, na katastarskim parcelama br. 672/1 i 674/1, obje KO Zabrdje, Opština Herceg Novi, sledeći vodni uslovi:**
1. Glavni projekat vodovoda i kanalizacije mora biti urađen u skladu sa važećim propisima i normativima za ovu vrstu poslova sa hidrauličkim proračunom potrebnih količina vode, načinom njene odvodnje, tretmana i dispozicije do konačnog prijemnika;
  2. Obzirom da ne postoji mogućnost priključenja na gradsku vodovodnu mrežu, vodosnabdijevanje riješiti izgradnjom sopstvenog rezervoara, bunara ili bistjerne u zavisnosti od mogućnosti.
  3. Otpadnu vodu iz objekta odvesti u vodonepropusnu septičku jamu jer na ovom području ne postoji izgrađena kanalizaciona mreža, te nema uslova za priključenje na istu;
  4. Septička jama mora biti vodonepropusna, dimenzionisana i locirana u skladu sa propisima za tu vrstu objekata;
  5. U skladu sa čl. 37. Odluke o odvođenju fekalnih voda sa područja opštine Herceg Novi (Sl. list. RCG-Op. Prop, br.34/04) septička jama mora biti udaljena najmanje 1,5 m od susjedne parcele i na nižem nivou od cijevi vodovodne mreže;
  6. Veličinu septičke jame odrediti putem hidrauličkog proračuna količine otpadnih voda i odrediti vrijeme pražnjenja septičke jame.
  7. Projektom dokumentacijom predvidjeti da se za vrijeme izvođenja radova, bez obzira na dinamiku izgradnje, ne remeti normalno funkcionisanje postojećih vodnih objekata, da se istima ne nanose štete i oštećenja i da se ne pogoršava postojeći vodni režim. Investitor je dužan da, eventualne štete nastale kao posledica izvedenih radova ili nekompletnih rješenja nadoknadi, a njihove uzroke otkloni o svom trošku. Ovo se odnosi i na sve štete koje bi eventualno nastale zbog izmjenjenih uslova odvođenja voda.
  8. Da dostavi potvrdu o registraciji organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju;
  9. Da se projektna dokumentacija reviduje od strane ovlašćenog projektanta;
  10. Da dostavi Odluku organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju o imenovanju odgovornog projektanta i vršiocu unutrašnje i tehničke kontrole tehničke dokumentacije;
  11. Da od nadležnog Ministarstva dostavi licence za projektovanje za odgovornog projektanta i za vršioca unutrašnje i tehničke kontrole tehničke dokumentacije;

**II- Vodni uslovi prestaju da važe** po isteku jedne godine od dana njihovog izdavanja, ako u tom roku nije podnijet uredan zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti.

### Obrazloženje

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, radi rješavanja zahtjeva Peulić Živka i Krnić Milene iz Herceg Novog, u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uslova za rekonstrukciju, obratio se ovom Sekretarijatu pismenim podneskom dana 22.12.2014. god., a u vezi utvrđivanja vodnih uslova za pripremu tehničke dokumentacije, potrebne za izdavanje vodne saglasnosti za odvođenje otpadne iz planiranog objekta, na katastarskim parcelama br. 672/1 i 674/1, obje KO Zabrđe, Opština Herceg Novi

Uz zahtjev dostavljena je slijedeće dokumentacija:

- kopija lista nepokretnosti 123 izvod za KO Zabrđe, br.109-956-954/2014 od 27.10.2014. god. izdat od Uprave za nekretnine CG-Pj Herceg Novi;
- kopija lista nepokretnosti-prepis br. 94 za KO Zabrđe, br.109-956-953/2014 od 27.10.2014. god. izdat od Uprave za nekretnine CG-Pj Herceg Novi;
- kopija kopije plana kat. parc.br.672/1 i 674/1, obje KO Zabrđe, izdat od Uprave za nekretnine CG-Pj Herceg Novi;
- kopiju potvrde da nema mogućnosti priključenja na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu br.05-2960/14 od 18.12.2014. god., izdatu od doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi
- kopija Predloga urbanističko-tehničkih uslova br 02-3-350-1132/14 od 03.10.2014. god, izdati od Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju.

U postupku rješavanja zahtjeva, ovaj Sekretarijat je cijenio da su ispunjeni uslovi iz čl.3. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata („Sl.list RCG“, br. 07/08), pa je primjenom odredaba čl. 114. 115. i 116. Zakona o vodama odlučeno kao u dispozitivu.

Rok važenja vodnih uslova određen je u skladu sa članom 114. stav3 Zakona o vodama.

**Pravna pouka:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, a preko ovog organa.

DOSTAVLJENO:

SAMOSTALNI



SAVJETNIK

SEKRETAR

- Podnosiocu,
- Vodoprivrednoj inspekciji
- Komunalnoj policiji
- Arhivi.

*Danijela Vlaović, dipl.ing.prehr.tehnol.*

*Marko Mirjanić, dipl.pravnik*